كتاب
مكتوب أمر ونهى

من تصنيفات

العالم الجليل والزاهد الرباني صاحب الكرامات المشهور قدس سره
الحضرة الحاج السيد كاك أحمد بن السيد
محمد معروف النودهى بن المرحوم
السيد مصطفى

قام بنشره وطبعه خدمة للدين الحنيف
حضرة الحفيد الاكرم والزعيم الاعظم
الشيخ محمود بن الشيخ سعيد بن الشيخ محمد
بن السيد كاك احمد بن السيد محمد معروف
النودهى قدس الله أسراره

مطبعة الغرى
١٣٥٥ — ١٩٣٦

شێخ مەحموودی حەفید

عبد الله بابه علي برزنجي

گەر بێت‌و هەندێ لە لاپەڕەکانی مێژووی گەلی کوردمان هەڵبدەینەوەو لیّی بکۆڵینەوەو لایەنە شاراوەکانی بخەینە سەر لاپەڕەکانی رۆژنامەو گۆڤارو کتێب . ئەو کاتە شتی زۆر بەنرخ‌و نایابمان بۆ دەردەکەوێت . ئەو پیلان‌و نەخشەو داوو فرو فێڵە گلاوانەمان بۆ ئاشکرا دەبێت کە دوژمنانی نەتەوەکەمان چەند بە ناحەزانە رەفتاریان لە گەڵماندا کردووە .

سەرەڕای ئەمەش گەلەکەمان زۆر کەڵەپیاوی قارەمان‌و داناو زاناو هۆشمەندو لێهاتووی لێ هەڵکەوتووەو بێ ئەوەی ئاواتەکانی هاتبێتەدی سەری ناوەتەوەو ئاواتەکانی خستۆتە ژێر گڵە پیرۆزەکەی کوردستان .

لێرەشداو لەم مانگەدا یادی کەڵە پیاوێکی مەزنی کورد دەکەینەوە کە هەتا هەتایە کارەمەزنەکانی کە بۆ نەتەوەی کوردو خاکی کوردستان ئەنجامدرا لە لاپەڕەکانی مێژوودا دەدرەوشێنەوەو لەناو دڵی هەموو دڵسۆزێکی بە ئەمەکی

کوردیشدا دەژین و دەمێننەوە . ئەو کەڵەپیاوەش رۆڵەی بە وەفای نەتەوەکەیەتی کە (شێخ مەحموودی) حەفیدە . . یا شێخ مەحموودی مەلیکە . . یاشیخی گەورەیە . . (شێخ مەحموود) رۆڵەی بە وەفاو قارەمان و پێشەواو رابەرو دلێری نەتەوەی کوردە .

شێخ مەحموود کوڕی شێخ سەعید کوڕی شێخ محەمەدی کوڕی حاجی کاك ئەحمەدی شێخە ، دایکیشی ناوی ئامینە خانی کچی شێخ بابە رەسووڵە .

شێخ مەحموود لە گەڕەکی کانی ئاسکانی شاری سلێمانی شاری هەڵمەت و قوربانی لە ساڵی ١٨٧٨ز دا هاتۆتە دنیاوەو لە مزگەوت لەلای مەلا خوێندویەتی بە تایبەتی لە مزگەوتی گەورەی سلێمانی دا کە بە مزگەوتی حاجی کاك ئەحمەدی شێخ ناسراوەو شوهرەتی وەرگرتووە .

لەو کاتەشدا لە زۆربەی هەرە زۆری ناوچەکانی کوردستاندا مەلاو فەقێ و داناو زاناکان بۆ خوێندن و زیارەتیش روویان تێکردووە ، وەك زانکۆیەکیش وابوو بۆ گۆڕینەوەی راوکێشەی ئایینی و نیشتمانی دا . . هتد . .

جگە لەوەی کە لە سەرانسەری کورستاندا جێگایەکی پیرۆزەو ئارامگایەکی هەمیشەیی حاجی کاك ئەحمەدی شێخە . بنەماڵەی خوالێخۆشبوو شێخ مەحموود لە نێو کوردستاندا هەمیشە جێگای خۆشەویستی و رێزلێنان بووە ، گەلی کوردمانیش هەمیشەو هەردەم بەسەرداری ئایینی و دنیایی ئەو بنەماڵەیەیان لە قەڵەم داوە ، هەر بۆیە شێخ مەحموودی نەمر تا مردن درێغی نەکردووە ،. بۆ پێشبخستنی کوردو کوردستانەکەی . (شێخ)ی نەمر هەر لە منالی یەوە تا دوا تەمەنی هەر لە ناخوشی و دەربەدەری ژیاوە ، بگرە هەتا لە منالیشەوە جارێکیان لەگەڵ باوکی دا بۆ سەفەری ئەستەمبوڵ **چوون لە** گەڕانەوەیاندا کارەساتێك لە نێوان هەندێك بازرگانی **سلێمانی و** موسلاوی دا رووی دا بۆ کوژانەوەی ئاگری ئەوشەڕو **ئاژاوەیە** شەهید شێخ سەعید (قورئان)ی – هەڵگرتووەو **چووەتە** نێوانیانەوە تکای راگرتنی شەڕو ئاژاوەکەی لێکردوون . **بەڵام لە** ئەنجامدا خۆی و کوڕێکی شەهید بوون . ئەوسا شێخ مەحموود منالْ بووە . (حاجی مەحموودی نەجەفی) کە لەناودارەکانی شاری موسل بووە . شێخی لە ماڵی خۆی دا شاردۆتەوە تاوەکو ئاژاوەکە کۆتایی پێهاتووە . پاشان شێخ مەحموود بەرەو شاری هەڵمەت و قوربانی بەدڵێکی پڕ لە غەم و پەژارەوە گەڕاوەتەوە . بەڵام چۆن گەڕانەوەیەك هەر لە مووسل تا سلیمانی چ دێ و شارو شارۆچکەو عێل و بنەماڵەو خێڵێك هەبووە ، پۆڵ پۆڵ بە بەیداخی رەشەوە پێشوازی یان کردووە ، دەس بە دەس شێخ بەری کراوەو – پارێزگاری لە جەنابی شێخ و هاوڕێ کانیان کردووە .

چونکە کارەساتی شەهید کردنی پیاوێکی وەك شێخ سەعیدی نەوەی حاجی کاك ئەحمەدی شێخ شتێکی ئاسایی و ئاسان نەبوو ، خەڵکی کوردستان تێکرا بەبیستنی هەواڵە دڵ تەزێنەکە خەمناك بوون و شاعیرو گۆیندەکانیش بەسەر ئەو کارەساتە جەرگ بڕەدا شیعریان داناوەو قسەیان لێوە کردووە . هەروەها دەروێشەکانیش بەدەف لێدان بەناوی (هەی گوڵ هەی گوڵ) ئاوازیان بەدەنگ بەسەر شەهید کردنی شێخ سەعیدو رزگاربوونی شێخ مەحموو گوتووەو تا ئێستایش هەندێکیان لەبیریانە .

خوالێخۆشبوو شێخ مەحموودی نەمر سەرەڕای ئەوەی کە کوڕی شێخ سەعیدەو حەفیدی «حەزرەتی» کاك ئەحمەدی شێخە خۆیشی داناو زاناو ئازاو چاو نەترس و سەخی و ، دۆستی هەژارو عالم و زاناکانی سەردەمی خۆی بوو ، لە سەر تاسەری کوردستاندا لە هەموو عێل و عەشرەت و بنەماڵەیێك دا خەڵك خۆشی ویستووەو ریزی لێناوەو بەگەورەو سەرداری خۆیان زانیوە .

لەکاتی هەڵگیرسانی جەنگی یەکەمی جیهانی دا کە لەشکری ئینگلیز لە ساڵی (١٩١٨)دا بەرەو «بەسرە» هاتووە ، بۆ داگیرکردنی عیراق ، شێخ مەحموود وەك سەر لەشکرێك بەناوی (فیدائی) یا (غەزا) بەلەشکرێکی زۆرەوە بەرەو «شعیبە» چوونو بەرەنگاری لەشکری ئینگلیز بوونەتەوە زۆر ئازا[illegible]نە لەگەڵیاندا جەنگاونو ، کە چی لەئەنجام[illegible] نەخۆشەکەی عوسمانلی لەبەرەی شەردا شکانو ، ئەمانیش بە ناچاری واتە شێخو لە شکەرەکەی بۆ وڵاتی کوردستانو شارەکەی سلێمانی گەڕاونەتەوە . هەر لە هەمان ساڵدا ئەمجارەیان لە شکرێکی زۆری رووسی قەیسەری ، بەرەو کوردستانی ئێران هاتووەو دەستی بەسەردا گرتووە بەمەبەستی داگیردنی کوردستانی عیراق ، هەر لە هەلەبجەو پێنجوینەوە تا گەیشتۆتە رەواندوز ئەلەشکری رووسی تەنرابوو ، سەرەڕای زوڵم و زۆرداری یان لە دانیشتوانی ناوچەدا .

شێخ مەحموود دووبارە وەك سەردارو پێشەوایێك سوارەی کوردی کۆکردۆتەوەو ، لە پێناوی کوردو کوردستاندا بەرەو سوپای داگیرکەری رووسی جەنگاوە ، لە ئەنجامدا رووسەکان شکاونو تاناو کوردستانی ئێران راونراون . شێخ — ی — مەزنو پێشەوای کوردو کوردستان بەو چەند شەرانەی لە ناو گەلی کوردستاندا ناودارتربووە ، بوو بە ئومێدێکی یەکجار گەورە ئەسەرانسەری کوردستانو بگرە دەوڵەتی عوسمانیش هەمیشە بەپرسی ئەو هەندێ کاروباری هەڵدەسووراندو لە ژێرەوەش لێی ترساوە ، کە نەك رۆژێ لە رۆژان لەگەڵ ئینگلیزەکان رێك بکەوێتو داوای سەربەخۆیی کوردستان بکاتو . . هتد وەهەروەها ئینگلیزەکانیش باش بۆیان دەرکەوتبوو کەوا شێخ لە سەرانسەری کوردستاندا هیچ (منافس)ی نیەو لەلای هەموو کەس رێزی تایبەتی هەیە . پاش ماوەیێك هێزەکانی ئینگلیز گەیشتنە بەغداو خۆیان چەسپاندو لەشکری عوسمانلی بەرەو موسلو کەرکووك کشانەوە . ئینگلیزەکان کەوتنە پلانو پەیوەندی بە خەڵکەوە . . هەمیشە بیریشیان لەوە دابوو ، چۆن بگەنە کوردستانو دەسەڵاتی خۆیان لە ناوچەی کوردستاندا بچەسپێنن ؟ . . لە ئەنجامدا بۆیان دەرکەوت تەنیا بەهۆی «شێخ مەحموود»ەوە نەبێت ناتوانن بگەنە ناوچەی کوردستانو دەسەڵاتی خۆیان بچەسپێنن ، ئەوە بوو پەیوەندی یان بە شێخەوە کردو ئەویش داوای (حکم)ی کوردستانی دا بەروویاندا و کەچی یەکەم داوای بوو .

لە ١٩١٨/٥/١٨ ز لەشکری داگیرکەری ئینگلیز گەیشتە شاری کەرکووكو سوپای عوسمانلی ئەوێشی بۆ بەجێ هێشتوونو بەرەو سەروو رۆیشتن .

هەر لەهەمان کاتدا شێخ بۆ ئینگلیزەکانی دووپات کردەوە ، بەتایبەتی کاربەدەستانی سیاسی کەوا دەوڵەتێکی کوردی بەسەرۆکایەتی خۆی دابمەزرێت ، ئەوا باشە ئەگینا کوردستان بۆ ئەوان گۆڕستانەو هەرگیز ئامادەیە شەریان لەگەڵا بکاتو نەهێڵێ بێگانە بگاتە ناوچەی کوردستان . . هتد .

دووبارە عوسمانی یەکان توانیان بگەنەوە شاری کەرکووكو سلێمانی پڕ بە دڵ رقیان لە شێخ بوو ئەوە بوو بە پیلان (شێخ) یان لە سلێمانی گرتو رەوانەی کەرکوکیان کرد ، لەوێوە بە دادگایەکی (عورف) صوری حکمی لە سێدارەدانی شێخ درا ، بەڵام دوای ئەوەی کە فەرماندەی فەیلەقی مووسل گۆڕاو (عەلی ئیحسان) پاشا داندرا بەپەلە فەرمانیدا شێخ رەوانەی مووسل کرا ، لەوێش زۆر رێزی لێ گرتووەو فەرمانی بەردانی (شێخ)ی داوە .

چونکە ئەو عەلی ئیحسانە وەك خەلیل پاشا کەم بین نەبووە ، بەڵکو دووربین بووەو هەوڵیانداوە خۆیان لە کوردستاندا خۆشەویست بکەنو باش بۆیان دەرکەوت کە سیاسەتی کوشتنو برینو لە سێدارەدان لە کوردستاندا ئەنجامەکەی بەرەو خراپەتر دەڕوات بە دژی «خەلیل پاشا» کە ئەو زۆر خوێن رێژو جەلاد بووە . . بەم جۆرە شێخ بۆ سلێمانی گەڕایەوە ، ئەوسا عەلی ئیحسان پاشا فەرمانی دەرکرد چ لەشکری عوسمانلی هەیە پێویستە لەژێر راوتەکبیری شێخ دابێت .

کە لەشکری ئینگلیز دووبارە گەیشتەوە شاری کەرکووك

بارەکە دووبارە بە نیسبەت شێخ گۆڕاوە چونکە لە ناو بیرو مێشکی شێخدا ئەوەبوو دەوڵەتێکی کوردی لە کوردستاندا دابمەزرێت ، ئەوە بوو (یادداشتێك)ی – بە ئینگلیزەکان داوەو بەسەرۆکایەتی خۆی داوای سەربەخۆیی کوردستان – ی کردووە .

ئەگەر ئینگلیزەکان رازی بین ، ئەوە شێخ لە توانای دایە بۆ داگیرکردنی سلێمانیو شوێنی تریش بگرێ . لەشکری عوسمانی دەربکاتو . . ئەوەبوو شێخ لەشکری عوسمانی لە سلێمانی چەك کردوو بۆ شاری مووسڵی رەوانە کردنەوە . . حوکمدارێتی کوردستانی بە سەرۆکایەتی خۆی دامەزراندو لە پاشان ئینگلیزەکان مەترسیان لە شێخ پەیدا کردو هەمیشە خەڵکیان لە شێخ هانداوەو لە ناو خێڵو تیرەکانی کوردستان لە دژی شێخ ئاژاوە بنێنەوە .

ئەوەبوو لە ٢٠ ، ١٩١٩/٥/٢١ شێخ فەرمانیدا هەرچی ئینگلیزێك هەیە لە شاری سلێمانی بیان گرنو . . ئینگلیزەکانیش دەست بەجێ سەربازەکانیان لە هەولێرو بەغداو کەرکوك کۆکردۆتەوەو بەرەو سلێمانی ناردوویانن شێخی مەزنیش لەشکرو سوپاکەی خۆی کۆکردۆتەوەو بەرەو دەربەندیخان رۆیشتووە ، بەم جۆرە شەر دەستی پیی‌کرد ، هەرچەندە هەندێ خۆفرۆشی کورد لەو شەرەدا یارمەتی ئینگلیزەکانیان داو توانیان شێخ بریندار بکەنو لە پەنای بەردێك شێخیان بە دیل گرتو کە ئەو بەردەش تا ئێستا ماوەو ناوی‌نرا بەردە «قارەمانە» کە لە دەربەندی بازیاندا تا ئێستاکەش هەرناودارەو ناوەکەی بە زیندوێتی ماوەتەوە .

لە شەری دەربەندی بازیاندا سوپای شێخ (٢٠٠) شەهیدو (٨٠) برینداری بووو . . شێخو سەربازەکانی بەم رەنگە شوێنی خۆیان لە ناو لاپەرەکانی مێژوو تۆمار کرد کەچی خۆفرۆشانی وەك مشیری هەمەوەندیش تا کورد ماوە هەرباسی خیانەتی ئەوە بەرامبەر بە گەلو نیشتمانەکەی ، کە چی کەریم – ی ، فەتاح بەگی هەمەوەندیش هەر شاعیرو گۆیندەی کورد هەیە ناوی بەسەربەرزو نیشتمانپەروەر ناو دەبات . چونکە یەکە قارەمانی کوردو شێخ مەحموود بوو . . هەر بۆیە کاوێساغا لە لاوکە مەزنەکەی کە بەسەر شێخ مەحموودی نەمردا گوتویەتی : ناوی کەریمی فەتاح بەگی هەمەوەند وەك قارەمانێك بردووە . کە شێخ چۆن داوای لێ کردووەو لاوکەکەش کۆپلەیەکی بەم شێوەیەی لای خوارەوەیە :

دەلۆی لۆ . دەلۆی‌لۆ . دەلۆی‌لۆ . دەلۆی‌لۆ . . هتد
دەلۆی‌لۆ . دەلۆی لۆ . هۆ هۆ شێخێ زراف
دەلۆی‌لۆ . دەلۆی‌لۆ . بەهارە ب سەرێ سلێمانی داکەتم :
محەلێ شەرانو وێلا . . لە عاسمانان خۆش دێ گرێنی تەیارانو شرقێنی مەترەلۆزان ، رەقێنی بەمباو شێنی وان ترۆمبیلا . گازە گازێ نۆبەدارا .
بەلێ شاهو شوهێدی شێخ مەحموود کاکێ شێخ قادر بابێ لەتیف گەلە گەلە بەهەرسێ دەنگان گاز دەکا کەریم – ی – فەتاح بەگ گەلی عەگیدان ئەورۆ دەست هەڵینانەکێ بکەن ، چ گۆ دەست دەمە دارێ جامبیزارێ بگرم شارێ . . .)
دەلۆی‌لۆ ، دەلۆی‌لۆ ، دەلۆی‌لۆ ، دەلۆی‌لۆ . . هتد
دەلۆی‌لۆ ، دەلۆی‌لۆ ، هۆ هۆ شێخێ منو .

دووبارە بریاری لە سێدارەدانی شێخ لەلایەن دادگایەکی عورفی ئینگلیزەوە دەرچووو ، پاشان بۆ هندستان دوورخراوەتەوە ئینجا بۆ کوێت رەوانەکراوەو لە ماوەی مانگێکدا بە میوانی لای ئەمیری کوێت ماوەتەوە ، لە دواییدا بۆ بەغدا گەراوەتەوە . . لە پاشاندا بەرەو داری کەلی هاتەوە .

لە ١٤ی ئەیلولی ساڵی ١٩٢٢ز – دووبارە شێخ بوو بە حوکمداری کوردستانو پایتەختەکەشی هەر سلێمانیو شارەکەی هەڵمەتو قوربانی بوو .

لە کاتی حوکمدارێتی شێخدا پیاوانی رۆشنبیرو زاناکان دەستیان بە گۆڤارو رۆژنامە دەرچوون کردووە .

ساڵی (١٩٢٤) ز – دووبارە شێخ توشی ناکۆکی لەگەڵ ئینگلیزەکان بووەتەوە ، بە ناچاری رووی کردۆتە ناوچەی

سوورداش‌و ئەشکەوتی (جاسەنە) . رۆشنبیرەکان رۆژنامەی (بـنگ –ی–حەق) یان لەو ئەشکەوتەدا دەرکردووەو مامۆستای پایە بەرز (مستەفا مەزهەر) سەرنووسەری (بـنگ–ی–حەق) بووە .

جەنابی شێخ‌و لەشکرەکەی لە شاخەکانی دەوروبەری سـەنی تا ساڵی (١٩٢٦)ز – ماونەتەوە ، لە پاشاندا بەرەو مەریوان کشاون تا شەڕی ئاوباریك کە لە ساڵی (١٩٣١) ز – لە ..زی گل دوزخورماتوو رووی داوە ، پاشان شێخ لەگەڵ ک..بەدەستانی میری کەوتۆتە گفت‌و گۆکردن ئەوەبوو بڕیاری ..وزدنیان بۆدەرکرد . لە پاش ماوەیێك بە دەست‌بەسەری ..ەو (بەغداو – ناسریە) یان ناردووە ، دووبارە بۆ (بەغدا) .. هێناوەتەوەو . هەمدیس لەوێ بە دەست‌بەسەری ..وەنەوە .

خوالێخۆشبوو شێخ مەحموود تەنیا هەر مرۆڤێکی خاوەن دەسەڵات نەبووەو بەس ، وەك لەپێشەوە باسمان کرد . شێخ مرۆڤ بووە رۆشنبیرو زاناو داناو عالم‌و خاوەنی چەند زبانێ بووە ..: کوردی‌و تورکی‌و عەرەبی‌و فارسی – ئەم زبانانەی زۆر .. چـکی زانیوە .

..سەری کوردستاندا هەرچی سەرۆك تیرەو عێل‌و بنەماڵە هەبووە . ناسیویەتی‌و بەتایبەتی دەربارەی بنەماڵەی بەرزنجە زۆر .. بووەو ، جێگای بڕواو بووە لە هەریەکەیان بۆ چ ..ەنیێت گەڕاوەتەوە بۆ بنەماڵەی بەرزنجە .

وەزۆر قسە خۆش‌و مەجلس گەرم‌و نکتەبازو – لەگەڵ ..ەو گێلە پیاودا توانیویە بدوێت‌و خۆی لەگەڵا رێك بخات‌و .. ئەوەی لە قسە زوێرێت . .

جەنابی شێخ ئەو کاتەی کە بە دوور خراوەبی لە بەغدا ..وەتەوە وادیارە نیازی وابووە کتێبە دەستنووسەکانی خو..خۆشبوو (حاجی کاك ئەحمەدی شێخ) وەك پرۆژەیەك چـ..بکات . دیارە لەبەرهەندێ هۆی تایبەتی نەیتوانیوە لە چـ..بدات ، بۆیە تەنیا ئەم کتێبەی بە فارسی لەسەر ئەرکی خۆی چاپی کردووە ، بەم ناوونیشانە (کتاب مکتوب أمر ونهي) من تصنيفات العالم الجليل والزاهد الرباني صاحب الكرامات المشهور قدس سره الحضرة الحاج السيد كاك احمد ابن السيد محمد معروف النودهي ابن المرحوم السيد مصطفى) ئەم کتێبە لە چاپخانەی الغری ساڵی ١٣٥٥ك – ١٩٣٦ز چاپکراوەو ، ٣٢٤ لاپەرەی قەوارە ١٧×٢٤سم پێشەکی‌یەکی بچووك بە عارەبی‌و مێژووی لە دایك بوون‌و کۆچی دوایی جەنابی حاجی کاك ئەحمەدی تێدایەو پاشان باسی رچڵەکی باوو باپیرانی‌و هەروەها باسی زنجیرەی (طريقة قادری) تێدایە . .

وە کتێبەکە (١٢) نامەی جەنابی کاك ئەحمەدی شێخی تێدا نووسراوەتەوە .

ئەو پرۆژە گەورەیەی شێخ مەحموود هەوڵی‌دا بو چاپکردنی دەسنووسەکانی خوالێخۆشبوو خۆی لە خۆیەوە ئەوەمان بۆ دەسەلمێنێ کە شێخ تا چ رادەیەکیش ئەدەب دۆست‌بووە .

لە ساڵی ١٩٤١ز دا جەنابی شێخ پاش شۆرشەکەی رەشید عالی گەیلانی گەڕاوەتەوە ناوچەی سلێمانی‌و بۆ یەکجاری لە دێی «داری کەلی» دانیشتوە ، داری‌کەلی‌و دێهاتەکانی دەورو بەری شاری سلێمانی بە هۆی شێخی گەورەوە دەبنە پەناگایەکی گەورە بۆ هەژارو لێقەوماوانی ئەوسەردەمە .

تا لە ساڵی ١٩٥٦ ز – داری کەلی بەجێ‌هێلاو لە شەوی ٩/١٠/١٩٥٦ – ز ، لە خەستەخانەی «الحيدری» لە بەغدا بەیەکجاری ماڵئاوایی کردو گەل‌و نشتمانی جێ هێشت‌و پاشان تەرمە پیرۆزەکەیان بۆ شاری هەڵمەت‌و قوربانی هێناوەتەوەو دوای خۆپشاندانێکی یەکجار نەقۆلا لە مزگەوتی گەورە لە تەنیشت (حاجی کاك ئەحمەدی شێخ نێژراوە ئەوێ بوو بە ئارامگای ئەو زاتە مەزنە هەتا هەتای نەمری‌و سەربەرزی بۆ شێخ مەحموودی نەمر رۆڵەی بەوەفای گەلی کوردمان .

سوود لەو سەرچاوانەی خوارەوە وەرگیراوە .

١ – گۆڤاری کاروان – ژمارە ٢٦–ی تشرینی دووەمی ساڵی ١٩٨٤ – نووسینی کاك لەتیف بەرزنجی .

٢ – هەمان سەرچاوە – لێکۆڵینەوەی مامۆستا کمال رؤوف محمد